

t23_group_11
(TMM76v63hJyuj4frU5iwVU6NYUe2wb5Ccfc)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k4_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_group_11 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. r1_tarski X0 (k2_xboole_0 X0 X1) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X0 (k1_zfmisc_1 X1)) \Leftrightarrow (r1_tarski X0 X1) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X2. ((\neg v1_xboole_0 X2) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X3. (m1_group_2 X3 X0) \Rightarrow ((r1_tarski X1 X2) \Rightarrow (r1_tarski (k1_group_11 X0 X1 X3) (k1_group_11 X0 X2 X3)))))) \quad (3) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (r1_tarski X0 X1) \Rightarrow (k2_xboole_0 X0 X1 = X1) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0)) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 X0))) \Rightarrow (k4_subset_1 X0 X1 X2 = k2_xboole_0 X1 X2) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0))\wedge(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 X0)))\Rightarrow(m1_subset_1 (k4_subset_1 X0 X1 X2) (k1_zfmisc_1 X0)) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(((\neg v2_struct_0 X0)\wedge((v2_group_1 X0)\wedge((v3_group_1 X0)\wedge(l3_algstr_0 X0))))\wedge((m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))\wedge(m1_group_2 X2 X0)))\Rightarrow(m1_subset_1 (k1_group_11 X0 X1 X2) (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.k2_xboole_0 X0 X1 = k2_xboole_0 X1 X0 \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1_xboole_0 X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0))\Rightarrow(v1_xboole_0 X1)) \quad (9)$$

Theorem 1

$$\forall X0.(((\neg v2_struct_0 X0)\wedge((v2_group_1 X0)\wedge((v3_group_1 X0)\wedge(l3_algstr_0 X0))))\Rightarrow(\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X1)\wedge(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))))\Rightarrow(\forall X2.((\neg v1_xboole_0 X2)\wedge(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))))\Rightarrow(\forall X3.(m1_group_2 X3 X0)\Rightarrow(r1_tarski (k4_subset_1 (u1_struct_0 X0) (k1_group_11 X0 X1 X3) (k1_group_11 X0 X2 X3) (k1_group_11 X0 (k4_subset_1 (u1_struct_0 X0) X1 X2) X3)))))))$$